



Xikochimani o buba nga matsheloni a ḥeneļo ḫuvha.

Ndi muňwe wa vhatu vha u thoma u swika vhuimabisi na renngeni ya thekhisi.

Ndi lwendo lwa u thoma lwa Xikochimani e eṭhe.



O vha a tshi khou ya u dalela Makhulu wawe Vho Galela doroboni.

Hu saathu fhela tshifhinga tshilapfu, a pfa munna a tshi khou vhidza madzina a fhethu hune Xikochimani a hu qivha.


“Namelani, bisi i khou takuwa!” munna a tshi amba.



Bisi yo vha i tshi khou ḫala. Xikochimani o ima o lindela hu tshi vhidzwa nomboro ya thikhithi yawe.

Ho vha hu na mutukana we a vha o ima muñangoni wa bisi.

Xikochimani o vha a tshi khou fhela mbilu.



Xikochimani o wana tshidulo tsini na fasitere, tsini na vhavhingani Rhulani na Madzivandlela.

Ho vha hu tshi khou fhisa nga maanda bisini.



Vharengisi vho dzhena bisini vha tshi tou tehekana, vha tshi khou vhanga phosho khulu!

Vho vha vha tshi khou rengisa zwinwiwa zwi rotholelaho, miomva, malegere, ɻama na zwiñwe zwimuñemuñe.



Madzivandlela a bvisa tshelede kha bodi yawe a renga
mutshelo kha munna we a vha a tshi khou setshelela.

A vhea bugu phasi, a thoma u shenga a tshi khou qiphina
ngawo.



Mureili wa bisi a dzhena. A lumelisa vhaqameli. A ri, "Kha vha vhofholowe vha qiphine nga lwendo."

Mzamani a dovholola zwothe zwe ambiwaho nga mureili.



Lwendo lwa u ya doroboni lwo vha lu lulapfu.

Xikochimani o takadzwa nga u vhona fhethu ho
fhambahafhambanaho musi bisi i tshi khou enda.



Ho vha hu tshi kha di fhisā nga maandā musi q̄uvha li tshi vho kovhela. Vhanqameli vho vha vho shisha mabiko vha tshi khou kumedza.


Rhulani o nambatela bege yawe musi a tshi khou edela.



Hu si kale Xikochimani, Rhulani, na Madzivandlela vho vha vho e^gela.

Madzivandlela o vha a tshi khou hona nga ma^ganda.

Vho vha vho e^gela musi bisi i tshi khou enda vhusiku ho^ghe.



Xikochimani u pfa muthu a tshi khou mu dzinginyisa shađa.
A mbodi karuwa.

Munna o imaho murahu ha Xikochimani a vhudzisa, "Hetshi
ndi tshiṭitshi tsha u fhedza, ni khou ya ngafhi?"



Xikochimani a tsa bisini.

Ho vha hu si na muthu ane a mu ɖivha.

A ɖivhudza a ri, "N̄e ndi Xikochimani wa Rhulani wa Galela wa Xihimu. Ndi ɖo swika muɖini wa makhulu wanga."